

Lethathamo la Dipotso tsa Kgotsofalo ya Kalafo ya Meriana (SMSQs)

Dipotso tse latelang di ipapisitse le kalafo ya hao ya bongaka bakeng sa meriana ya patlisiso le boiphihlelo ba hao dibekeng tse mmalwa tse fetileng. Ka kopo araba potso ka nngwe ka ho etsa sedikadikwe ho nomoro sekaleng ka seng.

1. O kgotsofetse ha kae ka meriana ya hao ya patlisiso ya ha jwale?
kgotsofetse haholo 6 5 4 3 2 1 0 ha ke a kgotsofala haholo
2. O kgotsofetse ha kae ke ditlamorao dife kapa dife tsa meriana ya hao ya patlisiso ya ha jwale?
kgotsofetse haholo 6 5 4 3 2 1 0 ha ke a kgotsofala haholo
3. O kgotsofetse ha kae ke ditlhoko tse etswang ke meriana ya hao patlisiso ya ha jwale?
kgotsofetse haholo 6 5 4 3 2 1 0 ha ke a kgotsofala haholo
4. O fumane ho le bonolo/ho le hantle ha kae ho sebedisa meriana ya hao ya patlisiso morao tje?
bonolo haholo ho e sebedisa 6 5 4 3 2 1 0 thata haholo ho e sebedisa

NOT FOR USE: This is a shortened sample only.

For use of the full questionnaire please contact info@healthpsychologyresearch.com

SMSQs © Prof. Clare Bradley: 7Mar14. Sesotho for South Africa 16.4.15 rev 30.3.17

(From Std UK English rev 1.2.16)

Health Psychology Research, UK. www.healthpsychologyresearch.com